



PA

Ime (ime jednog roditelja) i prezime: \_\_\_\_\_  
Naziv pravnog subjekta: \_\_\_\_\_  
Adresa stanovanja / sjedišta: \_\_\_\_\_  
Broj telefona , FAX-a i mob: \_\_\_\_\_  
Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

**OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO**

Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne,  
geodetske poslove i katastar nekretnina  
- **Odsjek za urbanizam**

**Predmet: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o utvrđivanju uslovnosti individualnog stambenog objekta**

Obraćam se sa zahtjevom da mi izdate uvjerenje o uslovnosti individualnog stambenog objekta

koji se nalazi u ulici \_\_\_\_\_ broj \_\_\_\_\_.

Uvjerenje je potrebno u svrhu \_\_\_\_\_.

**Napomena za taksu:** Uz zahtjev priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM na osnovu tarifnog broja 4. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16) ili dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativne takse u skladu sa članom 8. i 9. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16).

Uz zahtjev prilažem:

1. Dokaz o vlasništvu stambenog individualnog objekta (ovjereni fotokopija),
2. Kopija katastarskog plana /ne starija od 6. mjeseci/,
3. Uvjerenje o kretanju na adresi.

Podnosilac zahtjeva

U Sarajevu \_\_\_\_\_ 20\_\_ godine

\_\_\_\_\_